



Afe Awiee Apow Boaade

Nhyehyee yi ye adwuma se ebema yeanya anigye, ahoden ne anigye kese se yerewie afe no. Nnwuma a ewo mu no ne akuw ketewa nsusuwii, akuw kese agodie, ne mpotam mantam nnwuma. Wo betumi asesa no senea ebeye a ebeto wo kurow akuw no, bea, ne wim tebea.

Ahoboa:

- Ye mmeredo ne nkoso a yeanya mfe no mu ho afahye.
- Susuw nea mmofra no asua afa Onyankopon ne won ho.
- Bo won nkom se wobesan aba afe a ereba no mu na womfre won nnamfo.

Akodes Ama Akuw Ketewa:

- **Krataa 1:** Afe Awiee Nsusuwii Krataa (set baako ma kurow biara)
- **Akyedes Adidibea ho Akodes:**
 - Lemonade nsuomnam ntokuo
 - Sokolate pudding nkuto (baako ma suafo biara)
 - Sokolate nkate a wabubu mu (wo ntokuo anaa nkuto mu)
 - Sika sika ahwehwede anaa nsu nam gumi (2-3 ma suafo biara)
 - Plastiki nsowaba
 - Pon ntoma (pe a, eboa ma ho tew no ye mmer)
 - Mmerewa a wode di aduan ho dwuma, nkuto baako ma somfo biara

Akodes Ama Akuw Kese:

- Afe awiee nsem ahyedes krataa (pe a, baako ma suafo biara)
- **Krataa 2:** “Wope dee anaa — Crossroads Edition” nsem (watintim)

Agodie Mmerebea Akodes:

- Kon ne teepu (ama ahyen ahyensode)
- Anigye nsem a wahye mu yie (ntokuo baako ma agodie bea biara)

- Akodee a ebhia ma agodie biara (waka ho asem wo nsem a eda ase ha)

Akuw Ketewa Bere (Danhwere 20)

Hwe Mmerɛ ne Aduan Bere:

Ma asuafoɔ nsem kola na fa aduan a eto asem ho no (“Akosua Dadee Pudding Nkuto”) ma won.

Fa Krataa 1 di dwuma na fa nsem no bo mmɔdenbo nsusuwii a eye anigye. Mma no fa nsakrae kɔfa krataa na wɔnsa mmuae nsem no.

Sɛ ehia a, ma won kwan nkɔ dan a wɔkɔgyina ho ansa na akuw kɛse no behia.

Akuwa Kɛse Bere (Danhwere 15)

Akyea ne Nkataboɔ (Sɛ wopɛ a):

Akyerekyerɛfoɔ de nkataboɔ a eye anigye ma mma no (sɛ wopɛ a).

Agoro: “Bɛpɛ Sɛ Wo Yɛ Dɛn: Crossroads Edition”:

1. Paw bea a eye denam a mma no betumi akɔfi beaɛ bi kɔ beaɛ foforo mu a eye ɔhaw nni ho.
2. Kyere nsesoɔ abien wo bea no so de akɔn, tape, anaa kyere mu wo ano kasa (sɛ nhwesoɔ, “ɔfasuo yi yɛ akwankyerɛ A, ɔfasuo no yɛ akwankyerɛ B”).
3. Prente krataa a wɔfrɛ no Printout 2: Nsem “Bɛpɛ Sɛ Wo Yɛ Dɛn” na ma esi ho ma ɔkyerekyerɛfoɔ no aka.
 - Mma no kɔ beaɛ a ɛfa won apaw ho wo dan no mu.
 - Fa nkwayee a eye anigye ka ho (sɛ nhwesoɔ, tia kɔ wo bea).

Akɔnsɔnkɔnsɔn:

Merekasa bɛkan asemmisa “Bɛpɛ Sɛ Wo Yɛ Dɛn” akyerɛ mo. Mo de, munsan muapaw nea mo pɛ papa.

Sɛ wopaw nea edi kan no a, kɔ bea yi (kyerɛ). Sɛ wopaw nea eto so mmienue no a, kɔ bea no (kyerɛ).

Ɛnsɔ nsɛm bɔne biara ho—yɛde rekɔ anigye nko ara!

Abɔnten/Anigyeɛ Agorɔ Nhyiamu (Dɔnhwere 45)

Akɔnsɔnkɔnsɔn Ma Nhyiamu:

- Fa mma no kyɛ mu yɛ nkuta 8-10 mu.
- Nkutahodie biara bɛkɔ mmere agorɔ 3-4 so, yɛ dɔnhwere 8-10 wɔ biara so.
- Fa akyerɛkyerɛfoɔ ka nkutahodie biara ho sɛ wɔbɛkɔ wɔn ho.
- Ma akyerɛkyerɛfoɔ baako ntena sɛ berehwɛfoɔ na ɔde nsɛnkyerɛnne bema sɛ yɛnnya mmere.

1. Dɔ Adamfoɔ Mprenu (Mprenu Agorɔ)

Nhyehyɛɛɛ:

- Hyehyɛ ahoɔden nhoma no wɔ asase a ɛyɛ dɔtɛɛ ne sare so.
- Fa akɔn anaa tape kyere mfinimfini nsɛsoɔ.
- Kyere nsɛsoɔ abien wɔ nkyɛn sɛ ne nyinaa yɛ mmerebea.

Sɛnea Wɔbɛbɔ:

1. Fa nkutahodie no mu yɛ akuw abien a wɔn mmere ne wɔn ahoɔden bɛyɛ pɛ.
2. Akukuw biara gye nhoma no ano baako.
3. Sɛ woka “Muntuu!” a, akuw no bɔ mpɛtɛw kɔsi sɛ wɔfa nhoma no twa wɔn akɔn/nhyehyɛɛɛ no so.
4. Akyire round biara, akuw no bɔ wɔn ho nsateaa mmɔden na wɔhyɛ wɔn ho nkuran.

Akɔnsɔnkɔnsɔn Ma Akyerɛkyerɛfoɔ:

- Mma agorɔ no nyɛ tenten (dɔnhwere 2-3).
- Sesa akuw no wɔ round nyinaa mu sɛnea ɛbɛyɛ anigye.
- Kyerɛw nsɛm a ɛfa adwuma bɔ mu ne agorɔ suban pa ho.

Nsesa:

“Akyerɛkyerɛfoɔ ne Mma” anaa “Mmarima ne Mmaa” sɛ round a yɛde ka ho.

2. Atadeɛ Ahoɔden Ahohuru Agorɔ

Nhyehyɛɛ:

- Fa atadeɛ bebreɛ gu nsuo mu, bu no, na fa kɔhyɛ fridgie mu anadwo nyinaa.
- Ma akorɔma (sɛ wopɛ a) ma nsuo agorɔ a ɛka ho sɛ wim yɛ hyɛ.

Sɛnea Wɔbɛbɔ:

1. Akukuw a wɔyɛ nnipa 4-5 nsa ka atadeɛ a ɛyɛ frɔzen baako.
2. Wɔn dwumadie ne sɛ wɔbɛma no ayɛ hyew na akukuw no mu baako ahyia no ntem kɔyɛ.
3. Akukuw no betumi de ɔkwan foforɔ (a ɛyɛ denam) biara di dwuma: tena so, bɔ no, ne nsem a ɛte sɛɛ.
4. Akukuw a edi kan de atadeɛ no hyɛ no na ogye nkonim.

Akɔnsɔnkɔnsɔn Ma Akyerɛkyerɛfoɔ:

- Hyɛ nkurɔfoɔ nkuran sɛ wɔnyɛ biribi foforɔ, nanso hwe sɛ ɔhaw nni ho (mma wonni, mmomoa, anaa ɔkwan kɛse).
- Sɛ frɔzen atadeɛ nni ho a, fa nsuo sponje relay di so.

3. Kɛse Dɔm Akɔntim

Nhyehyɛɛ:

- Siesie dɔm kɛse (a wɔbɛhyɛ mu mframa anaa a wɔayɛ fi adaka kɛse mu).
- Kyerɛw anigyɛ dwumadie biara ho sɛnea ɛbeyɛ wɔ ɔnɔnɔn biara so (nhunumu aseɛ).

Dwumadie Nkyerɛaseɛ:

1. Hyehyɛ sɛ ɔkraman kɔ akɔn no so na san bra.
2. Nantew sɛ kɔtɔ wɔ hyiremu.
3. Hyɛn 5 bere na frɛ, “Mepɛ Crossroads!”
4. Nantew akyi kɔ akɔn no so na san bra.
5. Ma obiara wɔ w’akutahodie mu nsateaa tenten.
6. Yɛ jumping jacks 5 na yɛ nkɔmmɔ anigyɛɛ.

Sɛnea Wɔbɛbɔ:

1. Abofra baako bɔ dɔm no.

2. Nkutahodie no nyinaa ye dwumadie no bom.
3. Sesa nea ɔbɛɔ dɔm no akyi dwumadie biara.

Akɔnsɔnkɔnsɔn Ma Akyerɛkyerɛfoɔ:

- Ma agorɔ no nye ntɛm na anigyee mu.
- Ma obiara mfa ho mmɔ, mma obiara ntena akyire.

Nsesa:

Sesa ma eye relay agorɔ a akukuw biara bɔ dɔm na wɔtwɛn sɛ wɔbɛwie dwumadie no.

4. Kɔp Flip Nsuo Relay

Nhyehyeeɛ:

- Hye nsuo nkorɔma wɔ mmerɛbea no ano baako.
- Fa pono si ano foforɔ no na fa kɔp a ɛda hɔ (baako ma ɔbɔfoɔ biara) so.
- Kyerɛ ɔkwan a wɔbɛdi so wɔ akɔn anaa tape so.

Sɛnea Wɔbɛbɔ:

1. Agorɔfoɔ tu kwan kɔ nsuo nkorɔma no so, na wɔhye wɔn kɔp ma nsuo.
2. Tu kwan kɔ pono no so na bɔ kɔp no ma ɔdan so (te sɛ “flip cup”).
3. Sɛ wɔye no pɛ a, wɔhye agorɔfoɔ foforɔ no nsa.
4. Tɔ so kɔsi sɛ akukuw no nyinaa atwa mu.

Akɔnsɔnkɔnsɔn Ma Akyerɛkyerɛfoɔ:

- Fa plastik kɔp a eye den de ye na ɛbeyɛ mmerɛ.
- Fa ntama a ɛka ho hye ho ma nsuo a ɛɛtu.
- Sɛ bere wɔ hɔ a, sesa ɔkwan no (te sɛ, kɔtɔ nantew kɔ nsuo no so).

5. Gaga Ball (Sɛ Beaeɛ Wɔ Hɔ a)

Nhyehyeeɛ:

- Hye gaga ball beaeɛ (a wɔbɛhye mu mframa anaa yede akɔn anaa nsɛsoɔ bɔ).
- Fa bɔɔl a eye mmerɛ a wɔde bɔ agorɔ.

Sɛnea Wɔbɛbɔ:

1. Agorɔfoɔ nyinaa hye mu wɔ beaee no mu.
2. Agorɔfoɔ bɔ bɔl no kɔ wɔn ho (nsateaa nkutoo, mma wɔnnsie).
3. Sɛ bɔl no kɔ fam wɔ nan ase a, agorɔfoɔ no firi mu.
4. Agorɔfoɔ a ɔda hɔ akyire no na ɔgye nkonim.

Akɔnsɔnkɔnsɔn Ma Akyerɛkyerɛfoɔ:

- Kɔ nsɛm ahyɛasee ansa na agorɔ no mfi.
- Ma round no nye ntɛm na obiara anya akyire a ɔbɛbɔ mpɛn pii.
- Ka kyere agorɔfoɔ sɛ mfa bɔl no mmɔ anim anaa mma mmɔ den.

Nsesa:

Akyerɛkyerɛfoɔ betumi abɔ ho ma ɛbeyɛ anigyee anaa akasakasa.



Ewieee & Ahyɛ Ase (Minit 10)

Boa obiara ano.

- **Dɛn na ɛyɛ w'anigyee kɛse wɔ Crossroads afe yi mu?**

Di ahosɛpɛ wɔ nea mmofra asua fa Onyankopɔn ne wɔn ho.

Frɛ wɔn sɛ wɔmfɛ wɔn adamfoɔ mmra afe a ɛreba no mu.

- To mu wɔ anigyee nkutoɔ anaa mpaeɔ mu.
- Di kwan a wode tumi gyae wɔn da biara so.

Prente 1: Afe Awiee Adwinnwen Kaat

(Twa mu se nsaano anaa prente se kaat)

1. Wo bepe se wobebɔ agorɔ a eye anigyee anaa wode dwom a eye anigyee beto wɔ Crossroads?
2. Den na eye w'asem a wope sen biara wɔ Bible mu a yeasusuw ho afe yi?
3. Se wubetumi aka biribi fa Onyankopɔn ho akyerɛ w'adamfo pa afe yi a, den na ebeye?
4. Den na eye w'anigyee kese a wofii mu wɔ klub afe yi?
5. Den na eye ade foforɔ a wope se woyee wɔ Crossroads afe yi?
6. Hena na ohyee wo nkuran afe yi?
7. Den na eye ade baako a wuasua fa Onyankopɔn ho afe yi?
8. Den na eye ade a wope se yeye afe a ereba wɔ Crossroads?
9. Hena na wope se wofre no mmra klub afe a ereba?
10. Den na eye ade baako a wope se wubisa Onyankopɔn se omboa wo wɔ mmerewa no mu?

Prente 2: Wobɛpɛ Sɛ — Crossroads Foforo

Paw beaɛɛ a ɛwɔ hɔ a ɛyɛ ahofama ma mmofra betumi akɔ fi beaɛɛ baako kɔ foforo no mu.

Kyerɛ nsam abien wɔ beaɛɛ no so de akɔn, tape, anaa kasa kyere (sɛnea ɛte sɛ, “Abɔnten yi yɛ ɔpɔw A, abɔnten no yɛ ɔpɔw B”).

1. Wopɛ sɛ wubɔ dodgeball anaa wutwa akyinnyɛɛ (tug of war)?
2. Wopɛ sɛ wudi marshmallow du anaa nkateɛ baako?
3. Wopɛ sɛ woyɛ Crossroads drama mu anaa woyɛ nkutoɔ no anim?
4. Wopɛ sɛ wubɔ relay ntɔkwa anaa nsuo balɔn to?
5. Wopɛ sɛ wote w’asɛm a wopɛ wɔ Bible mu bio anaa wuasua foforo?
6. Wopɛ sɛ woyɛ nkɔmmɔ anigyɛɛ wɔ animuonyam anaa wode dwom bɛto?
7. Wopɛ sɛ wubɔ agoro wɔ mu anaa abɔnten?
8. Wopɛ sɛ wubɔ abɔnten wɔ awia mu anaa mu a wɔde abotere?
9. Wopɛ sɛ woyɛ mpaebɔ no anim anaa boa sɛ yɛbɛyɛ agoro?
10. Wopɛ sɛ woyɛ apɔw a wɔde balɔn anaa nsuo kɔkɔɔ?
11. Wopɛ sɛ wode mpaboa ntoma a ɛyɛ anigyɛɛ anaa atadeɛ a ɛyɛ anigyɛɛ hyɛ da koro?
12. Wopɛ sɛ wudi nkitahodie ansa anaa wobɔ agoro ansa?
13. Wopɛ sɛ wubɔ agoro a wubebu nsuo so anaa beyɛ basabasa?
14. Wopɛ sɛ wode flip-flop anaa mpaboa a wɔde guo hyɛ da no nyinaa?
15. Wopɛ sɛ wofrɛ w’adamfo pa mmra Crossroads anaa wobenya adamfo foforo wɔ Crossroads?